

# TSHIVENYA LUAMBO LWA HAYANI

## Mbekanyamushumo ya u Linga

Mbekanyamushumo ya u linga yo dzudzanywa/dizainiwa uri i anpadze mishumo ya u linga ya

foma<sup>1</sup>/<sub>4</sub> kha thero dzo<sup>3</sup>/<sub>4</sub>he tshikoloni u bupekanyana na themo yo<sup>3</sup>/<sub>4</sub>he.

### Nyangaredzo ya <sup>3</sup>/<sub>4</sub>hopea

Thebu<sup>4</sup>/<sub>u</sub> dzi tevhelaho dzi <sup>1</sup>/<sub>2</sub>ea nyangaredzo ya <sup>3</sup>/<sub>4</sub>hopea ya Mbekanyamushumo ya u Linga ya themo i<sup>2</sup>/<sub>we</sub> na i<sup>2</sup>/<sub>we</sub> kha Luambo lwa hayani:

### Thebu<sup>4</sup>/<sub>u</sub> ya 3: Nyangaredzo ya u linga ha foma<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Gireidi ya 12

Mbekayamushumo ya mishumo ya u Linga nga themo nga themo			Mulingo wa nnua
<b>Themo ya 1:</b> Thesite ya u tou gwala nthihi (1) + Mishumo mi <sup>1</sup> / <sub>4</sub> (4)	<b>Themo ya 2:</b> Mushumo mivhili (2)	<b>Themo ya 3:</b> Mulingo Thangeli muthihi (1)  Mabambiri mararu (3)  Bammbiri <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 1 - Luambo lu kha nyimele (Maraga dza 70 ) - Awara 2 Bammbiri <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 2 - .itheretsha (Maraga dza 80) - Awara 2,5 Bammbiri <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 3 - U gwala (Maraga dza 100) - Awara 3 + Mushumo muthihi (1)	<b>Themo ya 4:</b> Mulingo wa nnua muthihi (1)  Mabambiri ma <sup>1</sup> / <sub>4</sub> (4)  Bammbiri <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 1 - Luambo lu kha nyimele (Maraga dza 70 ) - Awara 2 Bammbiri <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 2 - .itheretsha (Maraga dza 80) - Awara 2,5 Bammbiri <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 3 - U gwala (Maraga dza 100) - Awara 3 + Bammbiri <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 4: Ora <sup>1</sup> / <sub>4</sub> (50)

#### Maraga dza Themo (Themo ya 1-3):

- Kha themo i<sup>2</sup>/<sub>we</sub> na i<sup>2</sup>/<sub>we</sub>, kha hu <sup>3</sup>/<sub>4</sub>anganyisiwe maraga dzo waniwaho na maragagu<sup>3</sup>/<sub>e</sub> dzi iswe kha % dzi vhe maraga dza themo.

#### Maraga ya SBA:

- Kha hu <sup>3</sup>/<sub>4</sub>anganyiswe maraga dza mishumo u bva kha themo ya 1 u ya kha themo ya 3 hu songo dzheniswa maraga dza ora<sup>1</sup>/<sub>4</sub> dzi khonivethelwe / iswe kha 25%,

#### Mulingo wa nnua

- Kha hu iswe Bammbiri <sup>1</sup>/<sub>4</sub> 1 kha 17.5%,
- Kha hu iswe Bammbiri <sup>1</sup>/<sub>4</sub> 2 kha 20%,
- Kha hu iswe Bammbiri <sup>1</sup>/<sub>4</sub> 3 kha 25%,

Kha hu <sup>3</sup>/<sub>4</sub>anganyiswe maraga dza gwaha wo<sup>3</sup>/<sub>4</sub>he dza ora<sup>1</sup>/<sub>4</sub> dzi iswe kha 12,5% (Bammbiri <sup>1</sup>/<sub>4</sub> 4).

Mbekanyamushumo ya U Linga ya Gireidi ya 12

Mbekanyamushumo ya u linga				
Themo ya 1				
Mushumo wa 1	Mushumo wa 2	Mushumo wa 3	Mushumo wa 4	Mushumo wa 5
<p><b>*Ora%a:</b> U thetshele sa u itela u pfesesa (maraga dza 15))</p>	<p><b>U %wala:</b>  (maraga dza 50) Maanea a nganetshel o/ mbuletshed zo/ disikhesiv i/u vhuisa  muhumbulo/u %a%a</p>	<p><b>U %wala:</b> (maraga dza 25) Tshibveledzwa tsha vhudavhidzani: Vhurifhi ha vhukonani/ vhurifhi ha foma%a (khumbelo/mbilahelo/ khumbelo ya mushumo/ vhubindudzi/ha foma%a na vhu si ha foma%a vhu yaho kha gurannpa) .i%walovhu%e na vhurifhi ha u fhelekedza/ nganeavhutshilo/ adzhenda na minetse zwa mu%angano/ ripoto/ riviyu/ athikili ya gurannpa/athikili ya magazini/ tshipitshi/ mufhindulano/inthaviyu/Im ei%i.</p>	<p><b>*Ora%a:</b> Tshipitsh i tshi so ngo lugiselwa ho (maraga dza 15)</p>	<p><b>**Thesithe :</b> (maraga dza 35)  Luambo kha nyimele: Tholokanyonui vho Manweledzo Zwivhumbeo na milayo ya kushumisele kwa luambo</p>
Themo ya 2				
Mushumo wa 6		Mushumo wa 7		
<p><b>•itheretsha (35 maraga)</b> Mbudziso pfufhi dzo pisendekaho kha tshibveledzwa (10) Maanea a %itheretsha (25 maraga)</p>		<p><b>*Ora%a:</b> U vhalela n%ha hu songo lugiselwaho/ Tshipitshi tsho lugiselwaho ( maraga dza 10)</p>		
Themo ya 3				
Mushumo wa 8		Mushumo wa 9		
<p><b>*Ora%a:</b> U vhalela n%ha hu songo lugiselwaho/ Tshipitshi tsho lugiselwaho ( maraga dza 10)</p>		<p><b>***Milingothangeli (250 maraga)</b> Bambiri %a 1 - Luambo kha nyimele (70) Bambiri %a 2 - •itheretsha (80) Bambiri %a 3 - U %wala ( •i nga ui %walwa nga %hangule kana Khubvumedzi) (!00 maraga)</p>		

**Ora:** Vhagudi vha fanela u ita tholokanyonpivho ya u thetshelesa nthihi (Mushumo wa 1), tshipitshi tshithihi tshi songo lugiselwaho (Mushumo wa 4), na zwipitshi zwivhili zwo lugiselwaho KANA tshipitshi tshithihi tsho lugiselwaho na u vhalela naha hu songo lugiselwaho. (Mushumo wa 7 na Mushumo wa 8).

**\*\*Thesite** i nga sethiwa kha **maraga dza 35** kana arali dzi nnzhi dzi tea u iswa kha maraga dza 35. Naho u hanganelana ha tholokanyonpivho, manweledzo, na luambo kha nyimele zwo dzinginywa sa zwine zwa shumea, vhadededzi vha eletshedzwa u dizaina hanganelo ya zwitenwa zwine zwa tea nyimele ya tshikolo tshenetsho

Thesite kha mbekanyamushumo ya u linga a yo ngo tea u vhumbwa nga zwitesite zwiku zwo vhalaho lini. Thesite iwe na iwe i tea u angaredza mushumo munzhi u vhone, u nga sethiwa lwa tshifhinga tsha 45-60 minetse nahone i tea u sumbedza vhuimo ho fhambananaho ha vhukoni sa zwe zwa sumbedziswa zwone kha mabambiri a mulingo.